






AM




PM





## Grad de perilh 3 - Mercat



Era situacion de lauegi qu'ei desfavorable en fòrça endrets. A conseqüéncia dera umitat der aire, son possibles lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e, locaument, grana.

A conseqüéncia dera umitat der aire, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida, sustot de mida mejana. Es lauegi fòrça umidi pòden arrossegar coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arténher mides granes de manèra isolada. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Aguesti endrets perilhosí son generalizadi. Aguesti se tròben en totes es orientacions per dejós des 2200 m aproximativament e tanben enes pales soleienques arribentes per dessús des 2200 m aproximativament.

De manèra fòrça isolada, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha.

Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damp pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Tanben apròp des crestes. Es lauegi son de manèra isolada en generau de mida grana.

Evitar es airaus damp henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà lèu absent. En còtes baishes e mejanes e enes pales soleienques eth mantèth de nhèu ei umit. Ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorable deth mantèth de nhèu.

### Tendéncia





Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi.



## Grad de perilh 3 - Mercat

### AM:



Tendència: perilh de lauegi constant  
en Dissabte 03 04 2021



Nhèu umida



2000m



Nhèu umida



2800m





Coches  
fèbles  
persistentes



2500m

### PM:



Tendència: perilh de lauegi constant  
en Dissabte 03 04 2021



Nhèu umida



2800m



Nhèu umida



2000m



Coches  
fèbles  
persistentes



2500m

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei favorabla en quauqui endrets. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, augment deth perilh de lauegi.

Prumèra ora deth maitin: Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en côtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguesti endrets perilhos per son fòrça rari.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau augmentarà. Enes pales soleienques, son possibles de manèra isolada lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e, locaument, grana en totes es côtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire.

Es excursions de montanha an de començar e acabar ara ora.



## Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.7: zònes praubes de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Açò s'aplique especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada.



Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

## Tendéncia

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 3 - Mercat

**AM:**


Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dissabte 03 04 2021



Nhèu umida



Coches fèbles persistentes

**PM:**

Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Dissabte 03 04 2021



Nhèu umida



Coches fèbles persistentes



Nhèu umida



Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.

Tà darrèra ora deth maitin: Eth problema de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhosí per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Aguesti endrets perilhosí son fòrça rari.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà progressivament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primavera

pp.7: zònes prauves de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per



esquitlades enes pales arribentes. Açò s'aplique especialment en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada.



Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

## Tendéncia

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.



## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
en Dissabte 03 04 2021



Nhèu umida



2200m



Coches  
fèbles  
persistentes



2200m

**PM:**

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
en Dissabte 03 04 2021



Nhèu umida



Coches  
fèbles  
persistentes



2200m

Pendent era maitiada era situacion de lauegi qu'ei generaument favorable. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, progressiu augment deth perilh de lauegi.

Prumèra ora deth maitin: Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perilh. Quauqu'uns endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales orientades a nòrd-oèst, nòrd e nord-èst. Precaucion sustot enes pales extrèmament dretes enes pales pòc freqüentades e damb pòc celh de nhèu en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar dera maitiada eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau aumentarà rapidament. Enes pales soleienques, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi naturaus de nhèu fòrça umida de mida mejana e grana en totes es còtes. Tanben, es lauegi umidi e fòrça umidi pòden desencadenar-se enes coches apròp dera superfícia deth mantèth de nhèu ath pas d'un solet montanhaire.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.10: scenari de primauera

pp.7: zònes prauables de nhèu en zònes abundantes de nhèu

Eth heiredament nocturn serà fòrça bon. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Açò s'aplique especiaument en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Enes pales soleienques eth mantèth de nhèu s'estovarà ja de maitiada.

Acumulacions de nhèu ventada mès vielhes repòsen ath dessús de coches trendes. Sustot enes pales pòc freqüentades, e tanben apròp des crestes en còtes nautes e zònes de nauta montanha.



## Tendéncia

Damb eth heiredament, afebliment deth perilh de lauegi fòrça umits.




## Grad de perilh 2 - Moderat

**AM:**

Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
en Dissabte 03 04 2021



Limit deth bòsc

**PM:**

Limit deth bòsc



Limit deth bòsc



Enes pales ombrères era situacion de lauegi qu'ei favorabla ath maitin encara en quauqui endrets. A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solar, posterior aument deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Sustot en canaus e conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent s'an format plaques de vent ben visibles. Es acumulacions de nhèu ventada mès vielhes se pòden desencadenar damb facilitat de manera accidentau o, isoladament, de manera naturau especiaument en pales ombrères arribentes. Es lauegi son aumens de mida mejana. Es endrets perilhosí son nombrosi mès de bon reconéisher entath montanhaire expèrt. Aguesti endrets perilhosí augmentaràn damb era altitud.

A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solar, ath long dera jornada eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues augmentarà progressivament. Aço s'aplique especiaument enes pales erbosees en còtes mejanes enes pales soleienques arribentes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

(pp.10: scenari de primauera)

Eth heiredament nocturn serà en fòrça sectors redusit. Era dura superfícia deth mantèth de nhèu ei perilhosa per esguitlades enes pales arribentes. Eth mantèth de nhèu vielh ei estable en fòrça endrets. Enes pales orientades a sud-èst peth sud enquiat sud non i a nhèu.

### Tendéncia

Dempús d'ua net serena, eth maitin anarà seguit per provisionaument condicions de lauegi favorables en fòrça sectors, a compdar d'alavetz augmentarà eth perill de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament



basau.